

	DJEČIJA OROČENA ŠTEDNJA												
1. Vrsta usluge	Dječija oročena štednja, kao poseban depozitni proizvod namijenjena je rezidentima, maloljetnim fizičkim osobama. Kao račun za prenos ugovara se štedni ulog u KM (štedna knjižica) na ime vlasnika dječije oročene štednje.												
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo												
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Minimalan iznos početnog uloga i svakog narednog uloga: KM 10,00 (protuvrijednost u EUR valuti). Maksimalan iznos stanja po partiji je 20.000,00 KM (protuvrijednost u EUR valuti). Uplate na partiju moguće su od strane Zakonskog zastupnika (roditelja ili staratelja) i to: uplatom gotovine, internim nalogom za prenos i putem trajnog naloga. Isplata depozita nije dozvoljena u toku trajanja oročenja, osim u slučaju prekida oročenja. Valuta: KM i EUR												
4. Trajanje ugovora	Ugovor se zaključuje na period do navršenih 18 godina života djeteta, osim ukoliko ne dođe do pismenog raskida bilo koje od ugovornih strana.												
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Visina kamatnih stopa prikazana je u tabeli: <table><tr><td>Period</td><td>36-60 mj</td><td>61-120 mj</td><td>121-216 mj</td></tr><tr><td>Kamatna stopa KM</td><td>1,50%</td><td>2,00%</td><td>2,75%</td></tr><tr><td>Kamatna stopa EUR</td><td>1,50%</td><td>2,00%</td><td>2,75%</td></tr></table> Promjenljivost nominalne kamatne stope: Fiksna kamatna stopa za ugovoreni period Metod koji se primjenjuje kod obračuna kamate: Konformni metod Dječiju štednju je moguće ugovoriti sa i bez valutne klauzule.	Period	36-60 mj	61-120 mj	121-216 mj	Kamatna stopa KM	1,50%	2,00%	2,75%	Kamatna stopa EUR	1,50%	2,00%	2,75%
Period	36-60 mj	61-120 mj	121-216 mj										
Kamatna stopa KM	1,50%	2,00%	2,75%										
Kamatna stopa EUR	1,50%	2,00%	2,75%										
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi. Reprezentativni primjer: Za iznos od 10.000,00 KM, period 48 mjeseci, po kamatnoj stopi od 1,50%, Deponentu će se nakon isteka perioda 48 mjeseci isplatiti kamata u iznosu od 612,34 KM.												
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.												
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	Za obavljanje određenih pratećih uslužnih poslova vezanih za otvaranje i vođenje računa otvorenog na osnovu ovog ugovora i depozita po viđenju na koji se prenos obračunata kamata, Banka naplaćuje naknade/provizije u skladu sa važećom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima u Republici Srpskoj. Naknade su promjenjiva kategorija i mijenjaju se s vremena na vrijeme u zavisnosti od elemenata koji se službeno objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i dr.) .												
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Nema obaveze korištenja notarskih usluga.												
10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Nema obaveze zaključenja drugih sporednih usluga.												
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.												

12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Deponenta.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Za prijevremeni raskid Ugovora na zahtjev klijenta primjenjuje se jednokratna naknada Banci u visini od 100,00 KM.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Deponent na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Deponentom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se račun otvara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Deponentu.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Pravo Korisnika kredita na odustanak	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
18. Raskid ugovora	Banka u izuzetnim slučajevima, po pisanom zahtjevu Deponenta i uz navođenje razloga za raskid, može odobriti raskid, odnosno otkaz Ugovora, u kojem slučaju se utvrđuje otkazi rok u trajanju od 31 (tridesetjedan) dan. Razlog prijevremenog raskida može biti u slijedećim slučajevima: smrt užeg člana porodice, bolest deponenta ili užeg člana porodice, školovanje, iseljenje iz zemlje, kupovina nepokretne imovine, prekid radnog odnosa, prirodne nepogode (požar, poplava, zemljotres i slično), po osnovu Rješenja o nasljeđivanju. Obavezno dokumentovanje razloga za prijevremeni prekid oročenja. Istekom ugovorenog roka oročenja, sredstva glavnice se prenose na ugovoreni račun za prenos koji se otvara na ime vlasnika Dječije oročene štednje. Prijevremeni raskid Ugovora o dječijoj štednji na zahtjev Klijenta naplaćuje se u skladu sa važećom Tarifom naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima u Republici Srpskoj.
19. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.